

Na osnovu člana 124. stav 1. tačka 2. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/98), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA OPASNHIH I ŠTETNIH MATERIJA ZA VODE KOJE SE NAKON PREČIŠĆAVANJA IZ SISTEMA JAVNE KANALIZACIJE ISPUŠTAJU U PRIRODNI PRIJEMNIK

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se granične vrijednosti opasnih i štetnih materija u otpadnim vodama koje se mogu ispuštati u prirodni prijemnik, uvjeti za ispuštanje otpadnih voda iz sistema javne kanalizacije u prirodni prijemnik, kao i način vršenja kontrole kvaliteta otpadnih voda.

Član 2.

Termini i izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

- otpadna voda označava vodu koja je promijenila svoje prirodne, fizičke, hemijske ili biološke osobine rezultatom ljudskih aktivnosti,
- javni kanalizacioni sistem znači cijelokupni sistem za sakupljanje otpadnih voda od stanovništva, industrije i oborinskih voda sa javnih površina, dispoziciju ovih voda preko uređaja za tretman ili direktno u prirodni prijemnik,
- upravitelj javnog kanalizacionog sistema je organizacija kojoj je povjereno upravljanje i održavanje tog sistema (javno komunalno preduzeće ili druga organizacija),
- korisnici usluga javnog kanalizacionog sistema su sva pravna i fizička lica, organizacije, industrija, privredne i javne ustanove i stanovništvo na određenom prostoru koji su priključeni na taj kanalizacioni sistem,
- prirodni prijemnik ili recipijent otpadnih voda su površinske vode (vodotok, jezero, more, akumulacija, zemljiste uređeno za te svrhe) u koje se vrši ispuštanje otpadnih voda,
- opasne i štetne materije su materije koje predstavljaju rizik za okolinu i ljude, u skladu sa članom 121. st. 2. i 3. Zakona o vodama i propisima donesenim na osnovu tog Zakona,
- granične vrijednosti opasnih i štetnih materija su vrijednosti koncentracija opasnih i štetnih materija u jedinici zapremine vode i brojne odnosno opisne vrijednosti pokazatelja (temperatura, pH, boja, miris, krupne materije i toksičnost) koje se ne smiju prekoračiti pri ispuštanju u prijemnik.

II. GRANIČNE VRIJEDNOSTI OPASNHIH I ŠTETNIH MATERIJA U OTPADNIM VODAMA

Član 3.

Granične vrijednosti pokazatelja i dozvoljene granične vrijednosti koncentracije opasnih i štetnih materija u otpadnim vodama koje se iz sistema javne kanalizacije nakon prečišćavanja ispuštaju u prirodni prijemnik date su u Tabeli 1.

TABELA 1.

GRANIČNE VRIJEDNOSTI POKAZATELJA I DOZVOLJENE GRANIČNE VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJE OPASNHIH I ŠTETNIH MATERIJA U OTPADNIM VODAMA KOJE SE IZ SISTEMA JAVNE KANALIZACIJE NAKON PREČIŠĆAVANJA ISPUŠTAJU U PRIRODNI PRIJEMNIK

| Parametar | Ispuštanje otpadnih voda iz javne kanalizacije nakon prečišćavanja u prirodni prijemnik |
|-----------|---|
|-----------|---|

| Opći parametri | |
|---|-----------------|
| Temperatura (°C) | 30 |
| pH | 6,5-9,0 |
| Boja | Slabo primjetna |
| Miris | Slabo primjetan |
| Krupne materije | bez |
| Taložne materije (ml/l) | 0,5 |
| Ukupno suspendirane materije (mg/l) | 35 - 60* |
| Ukupni organski ugljik (mgC/l) | 15 |
| Režim kisika | |
| BPK _S (mgO ₂ /l) | 25 - 40* |
| KPKC _r (mgO ₂ /l) | 125 - 150* |
| Anorganske opasne materije | |
| a) metali i metaloidi | |
| Aluminij (mg/l) | 2,0 |
| Arsen (mg/l) | 0,1 |
| Bakar (mg/l) | 0,3 |
| Barij (mg/l) | 2,5 |
| Bor (mg/l) | 1,0 |
| Cink (mg/l) | 1,0 |
| Kobalt (mg/l) | 0,5 |
| Kalaj (mg/l) | 0,5 |
| Hrom ukupni (mg/l) | 0,5 |
| Hrom ⁶⁺ (mg/l) | 0,05 |
| Mangan (mg/l) | 1,0 |
| Nikal (mg/l) | 0,5 |
| Olovo (mg/l) | 0,2 |
| Selen (mg/l) | 0,02 |
| Srebro (mg/l) | 0,1 |
| @eljezo (mg/l) | 1,0 |
| @iva (mg/l) | 0,005 |
| Vanadij (mg/l) | 0,05 |
| b) anorganske materije | |
| Fluoridi (mg/l) | 2,0 |
| Cijanidi (mg/l) | 0,001 |
| Sulfidi (mg/l) | 0,1 |
| Sulfati (mg/l) | 200 |
| Sulfiti (mg/l) | 1,0 |
| Hloridi (mg/l) | 200 |
| Aktivni hlor (Cl ₂ mg/l) | 0,05 |
| c) nutrijenti | |
| Ukupni nitrogen (mgN/l) | 10,0 - 15,0* |
| Amonijev ion (mg NH ₄ ⁺ /l) | 10,0 |
| Nitriti – NO ₂ (mg/l) | 0,5 |
| Nitrati – NO ₃ (mg/l) | 10,0 |
| Ukupni fosfor (mgP/l) | 1,0 - 2,0* |
| Ortofosfati (mgP/l) | 1,0 |
| Organske opasne materije | |
| Ukupni aromatski ugljikvodici (mg/l) | 0,02 |

| | |
|---|-----------|
| Ukupni nitratni ugljikovodici (mg/l) | 0,01 |
| Ukupni halogeni ugljikvodici (mg/l) | 0,1 |
| Ukupni organofosforni pesticidi (mg/l) | 0,0025 |
| Ukupni organohlorni pesticidi (mg/l) | 0,0025 |
| Aldehidi (mg/l) | |
| Mineralna ulja (mg/l) | 5,0 |
| Ukupna ulja i masti (mg/l) | 20 |
| Ukupne poršinske aktivne materije (mg/l) | 1,0 |
| Ukupni fenoli (mg/l) | 0,1 |
| Toksičnost | |
| Toksikološki opit sa Daphnia magna Straus, 48hEC50 (% otpadne vode u razblaženju) | preko 50% |
| Radioaktivnost | |
| Ukupna beta radioaktivnost (mBq/l) | 500 |

Napomena uz tabelu 1: Vrijednosti u Tabeli 1. s oznakom * vezane su za Tabelu 2.

Analitičke metode za određivanje pokazatelja iz Tabele 1. date su u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

Član 4.

Granične vrijednosti koncentracija za suspendirane materije, BPK_s, KPK, ukupni fosfor (P) i ukupni azot (N) u otpadnim vodama, koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodnji prijemnik, određuju se prema veličini ureaja (ES) i kategoriji vode prijemnika (osjetljivosti prijemnika), za:

a) vodotok svrstan u IV kategoriju vode ("manje osjetljivo područje"),

| VELIČINA UREAJA | STEPEN PREČIŠĆAVANJA |
|---------------------|------------------------|
| do 10.000 ES | odgovarajući |
| 10.000 do 50.000 ES | prvi (I) |
| više od 50.000 ES | prvi (I) + drugi (II); |

b) vodotok svrstan u III. kategoriju vode ("manje osjetljivo područje"),

| VELIČINA UREAJA | STEPEN PREČIŠĆAVANJA |
|-------------------|------------------------|
| do 10.000 ES | prvi (I) |
| više od 10.000 ES | prvi (I) + drugi (II); |

c) vodotok svrstan u II. kategoriju vode ("osjetljivo područje"),

| VELIČINA UREAJA | STEPEN PREČIŠĆAVANJA |
|-------------------|--------------------------------------|
| do 10.000 ES | prvi (I) + drugi (II) |
| više od 10.000 ES | prvi (I) + drugi (II) + treći (III); |

d) jezero svrstano u II. kategoriju vode ("osjetljivo područje"),

| VELIČINA UREAJA | STEPEN PREČIŠĆAVANJA |
|-----------------|--------------------------------------|
| Za sve ure aje | prvi (I) + drugi (II) + treći (III). |

Član 5.

Granične vrijednosti koncentracija materija iz člana 4. ovog Pravilnika u otpadnim vodama koje se ispuštaju u prirodni prijemnik iz ure|aja za prečišćavanje, nakon odre|enog stepena prečišćavanja su utvr|ene u Tabeli 2.

TABELA 2.

GRANIČNE VRIJEDNOSTI POKAZATELJA U OTPADnim VODAMA KOJE SE ISPUŠTAJU U PRIRODNI PRIJEMNIK IZ URE|AJA ZA PREČIŠĆAVANJE, NAKON ODRE|ENOg STEPENA PREČIŠĆAVANJA

| Stepen prečišćavanja | Pokazatelj | Granična vrijednost |
|----------------------|---|--|
| I | Ukupne suspendirane materije | 120-150 mg/l |
| II | Ukupne suspendirane materije | 35 mg/l (veće od 10.000 ES) 60 mg/l (do 10.000 ES) |
| II | Biohemijska potrošnja kisika BPK ₅ (20°C), bez nitrifikacije | 25 mg O ₂ /l (veće od 10.000 ES) 40 mg O ₂ /l (do 10.000 ES) |
| II | Hemografska potrošnja kisika - KPKC _r | 125mg O ₂ /l (veće od 10000 ES) 150mg O ₂ /l (do 10.000 ES) |
| III | Ukupni fosfor | 2mg P/l (10.000-100.000 ES) 1mg P/l (veće od 100.000 ES) |
| III | Ukupni azot (organski N+ +NH ₃ +NO ₂ +NO ₃) | 15 mg N/l (10.000-100.000 ES) 10 mg N/l (veće od 100.000 ES) |

III. ISPITIVANJE OTPADNIH VODA

Član 6.

Ispitivanje graničnih vrijednosti pojedinih pokazatelja i dopuštenih koncentracija opasnih i štetnih materija u otpadnim vodama obavlja se iz trenutačnog uzorka koji se uzima na kontrolnom mjestu neposredno prije ispuštanja u prirodni prijemnik.

Učestalost uzorkovanja, koja zavisi o količini otpadnih voda, pokazateljima, opasnim i štetnim materijama koje se ispituju u otpadnim vodama, data je u Tabeli 3.

TABELA 3.

| Pokazatelji iz Tabele 1. | Učestalost uzorkovanja u odnosu na količinu otpadne vode | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| | do 100 m ³ /dan | od 100-1000 m ³ /dan | više od 1000 m ³ /dan |
| U prirodni prijemnik | 2 x godišnje | 4 x godišnje | 6 x godišnje |

| pokazatelje iz Tablele 2. | Učestalost uzorkovanja u odnosu na veličinu ure aja (ES) | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| | do 10.000 | od 10.000-100.000 | više od 100.000 |
| U prirodni prijemnik | 2 x godišnje | 4 x godišnje | 12 x godišnje |

Član 7.

Ocjena kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik vrši se za svaku pojedinu seriju ispitivanja kao i zbirno za sve serije u toku jedne godine. Pri tome se na nivou jedne godine dozvoljava određeno odstupanje od propisanih graničnih vrijednosti bilo kojeg ispitivanog parametra, ali u zavisnosti od ukupnog broja mjerjenja, i to:

- a) za 4 - 6 uzoraka godišnje, moguće odstupanje je kod 1 uzorka,
- b) za 8 - 12 uzoraka godišnje, moguće odstupanje je kod 2 uzorka.

Parametri čije su izmjerene vrijednosti veće od propisanih ne smiju odstupati više od 50%, a za suspendovane materije najviše 100%.

Ako test toksičnosti ne zadovoljava propisanu graničnu vrijednost znači da kvalitet otpadnih voda ne zadovoljava, bez obzira što ostali parametri kvaliteta mogu biti unutar dozvoljenih vrijednosti.

Član 8.

Ispitivanje i ocjenu kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik može vršiti samo ovlaštena laboratorijska, koja ima ovlaštenje u skladu sa Zakonom o vodama.

Ispitivanje pojedinih parametara kvaliteta otpadnih voda vrši se po analitičkim metodama datim u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

Član 9.

Svi pojedinačni i zbirni godišnji izvještaji o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik se dostavljaju nadležnom javnom preduzeću za vodno područje.

Član 10.

Troškove ispitivanja i ocjene kvaliteta tehnoloških otpadnih, koja se vrše prema odredbama čl. 9, 10. i 11. ovog Pravilnika, snosi upravitelj sistema javne kanalizacije.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Za ispuštanje otpadnih voda nakon prečišćavanja u prirodni prijemnik upravitelj sistema javne kanalizacije mora posjedovati vodoprivrednu dozvolu u skladu sa Zakonom o vodama.

Svaki upravitelj sistema javne kanalizacije koja nema izgrađen uređaj za odgovarajući tretman otpadnih voda u skladu sa ovim Pravilnikom, dužan je također posjedovati odgovarajući vodoprivredni akt za ispuštanje otpadnih voda u skladu sa Zakonom o vodama.

Član 12.

Veličina naselja i rok do kada treba da budu ispunjeni uvjeti ispuštanja otpadnih voda u prirodnji prijemnik prema ovom Pravilniku definiše se u Planu zaštite voda i drugim dokumentima Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 13.

Sastavni dio ovog Pravilnika je Prilog 1: Analitičke metode ispitivanja parametara kvaliteta otpadnih voda.

Član 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-25-2-105-1/07
29. juna 2007. godine
Sarajevo

Ministar
mr. sci. **Damir Ljubić**, s. r.

Prilog 1

Analitičke metode ispitivanja parametara kvaliteta otpadnih voda

| PARAMETAR | MJERNA JEDINICA | ANALITIČKE METODE /preporučene/ |
|--|-----------------------|--|
| OPĆI PARAMETRI | | |
| Temperatura | °C | Temperaturna sonda, in situ |
| pH | | Elektrohemijiska, in situ |
| Taložive materije | (ml/l) | Taloženje u Imhofov-om lijevku |
| Ukupno suspendirane materije | (mg/l) | Gravimetrijski, filtriranje kroz filter pora 0,45 µm |
| RE@IM KISIKA | | |
| BPK ₅ | (mgO ₂ /l) | Elektrometrijski ili Winkler metoda, metoda razblaženja, inkubacija 5 dana na 20°C |
| KPK-Cr | (mgO ₂ /l) | Titracijska ili spektrofotometrijska metoda, oksidacija oksidacija sa kalijum dihromatom |
| ANORGANSKI PARAMETRI | | |
| Aluminij, Al | (mg/l) | AAS, ICP |
| Arsen, As | (mg/l) | AAS, ICP |
| Bakar, Cu | (mg/l) | AAS, ICP |
| Barij, Ba | (mg/l) | AAS, ICP |
| Bor, B | (mg/l) | AAS, ICP |
| Cink, Zn | (mg/l) | AAS, ICP |
| Kobalt, Co | (mg/l) | AAS, ICP |
| Kalaj, Sn | (mg/l) | AAS, ICP |
| Hrom ukupni, (Cr) | (mg/l) | AAS, ICP |
| Hrom šesterovalentni, Cr ⁶⁺ | (mg/l) | AAS, ICP |
| Mangan, Mn | (mg/l) | AAS, ICP |

| | | |
|--|------------------------------|---|
| Nikal, Ni | (mg/l) | AAS, ICP |
| Olovo, Pb | (mg/l) | AAS, ICP |
| Selen, Se | (mg/l) | AAS, ICP |
| Srebro, Ag | (mg/l) | AAS, ICP |
| @eljezo, Fe | (mg/l) | AAS, ICP |
| @iva, Hg | (mg/l) | AAS, ICP |
| Kadmij, Cd | (mg/l) | AAS, ICP |
| Fluoridi | (mg/l) | Spektrofotometrijska, ionselektivna el. |
| Cijanidi | (mg/l) | Spektrofotometrijska, ionselektivna el. |
| Sulfidi | (mg/l) | Volumetrijska, ionselektivna el. |
| Sulfati | (mg/l) | Gravimetrijska, spektrofotometrijska, IC |
| Sulfiti | (mg/l) | Volumetrijska |
| Hloridi | (mg/l) | Volumetrijska, ionselektivna el., IC |
| Aktivni hlor | (mg/l) | Jodometrijska i amperometrijska |
| NUTRIJENTI | | |
| Ukupni azot, (Nitrogenium) | (mg/l) | Spektrofotometrijska, TN-analizator |
| Amonijum ion-NH ₄ ⁺ | (mg/l) | Spektrofotometrijska, IC |
| Nitriti-NO ₂ | (mg/l) | Spektrofotometrijska, IC |
| Nitrati-NO ₃ | (mg/l) | Spektrofotometrijska, IC |
| Ukupni fosfor | (mg/l) | Spektrofotometrijska, IC |
| ORGANSKE MATERIJE | | |
| Ukupni organski ugljik (TOC) | (mg/l) | TOC analizator |
| Ukupni aromatski ugljikovodici (PAH) | (mg/l) | GC/FID, HPLC |
| Lahkohlapivi aromatski ugljikovodici (BTEX) | (mg/l) | GC/FID, HPLC |
| Ukupni halogeni ugljikovodici | (mg/l) | GC/ECD |
| Ukupni polihlorirani bifenili (PCBs) | (mg/l) | GC/ECD |
| Ukupni organofosforni i karbamatni pesticidi | (mg/l) | GC/FPD, HPLC, FTIR |
| Ukupni organohlorni pesticidi | (mg/l) | GC/ECD, HPLC, FTIR |
| Mineralna ulja | (mg/l) | IR spektrofotometrija, gravimetrijska, |
| Ukupna ulja i masti | (mg/l) | IR spektrofotometrija, gravimetrijska, |
| Ukupne površinske aktivne materije (deterdženti i dr.) | (mg/l) | Spektrofotometrijska |
| Ukupni fenoli | (mg/l) | Spektrofotometrijska, HPLC, GC/ECD |
| RADIOAKTIVNOST | | |
| Ukupna beta radioaktivnost | (mBq/l) | β - brojač s niskim osnovnim zračenjem |
| TOKSIČNOST | | |
| Toksikološki bioogled Daphnia magna Straus, 48hEC50 (% otpadne vode u razblaženju) | % otpadne vode u razblaženju | Toksikološka metoda (48hEC50) ISO 6341:1989 (E) |